



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS

GRADE 1
TERM 4
2009



Province of the
EASTERN CAPE
DEPARTMENT OF EDUCATION
CURRICULUM SECTION

NOTE TO SCHOOL MANAGEMENT TEAMS AND TEACHERS IN THE FOUNDATION PHASE

The exemplar Literacy Lesson Plans for **Grade 1 teachers** had been developed by the Provincial and District Foundation Phase Curriculum Advisors and Foundation Phase teachers as well. This is intended to support teachers in the Planning, Teaching and Assessment process for Term 4.

The contents include the 3 Learning Programmes (Literacy, Life Skills and Numeracy) in an integrated, flexible and very user friendly manner. The lesson plans provide specific content and context which should guide the teacher in the planning process.

We trust that these support materials will provide the necessary clarity and guidance for teachers to manage the NCS implementation process successfully and confidently.

It is the responsibility of the School Management Team to monitor and support teachers in the use of these resources. The teachers are responsible for using these resources to manage the Planning, Teaching and Assessment process successfully in the classroom. These are **exemplars** that are aligned to National Policies and prescripts and teachers are encouraged to use and adapt these lessons to suit the needs and context of the learners and the school.

If schools need more clarity and guidance on the use of these Resource Materials the District and Provincial Offices can be contacted.

We trust that every school will now be better equipped to improve learner performance in the Foundation Phase.

Yours in Quality Education

Dr T Reddy

CES: ECD/Foundation Phase: Head Office: Zwelitsha

INTRODUCTION

The Eastern Cape Department of Education, Curriculum Chief Directorate in collaboration with the District Curriculum Advisors developed this document to support teachers in planning for teaching, learning and assessment for effective implementation of the National Curriculum Statement (NCS) and the Foundations for Learning (FFL) in the Foundation Phase

The Home Languages, Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho deal with the holistic development of the child, socially, emotionally, personally and physically. Language is of utmost importance in learners lives. It is the means of communication and conversation. No Learning Area (LA) can be taught without the use of language. So it is necessary for learners to master all aspects of language usage. This includes the ability to talk clearly, fluently and to express themselves without ambiguities; to listen with ease and understanding and to express clearly their thoughts **orally** and in **writing**. It also includes the ability to the **Listening, Speaking, Reading and Writing** in order to enrich their own lives and the lives of others.

This document serves to assist teachers to pace teaching, learning and assessment in Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho Home Languages for Grades 1- 3, starting from Grade R in IsiXhosa and English First Additional Language (FAL) for Grade 3. A Work Schedule for term 4 has been developed in Learner Attainment Targets (LAT) documents. Integration of Assessment Standards has been done for the teachers. Planning accommodates Formal Assessment Tasks (FATs) and Learner Attainment Targets (LAT) as indicated in the Afrikaans, English, IsiXhosa, SeSotho Home Languages and First Additional Language (FAL) LAT documents available in all the Foundation Phase schools. Lesson plan exemplars can be adapted and refined so that they meet the needs and the context of the learner. The resources that are indicated are a guide. Teachers are at liberty to use other relevant material. The contact time for Literacy Learning Programme is 1 hour 50 minutes **daily** for **Grade 1**(10mins for FAL), 1hr 50mins for **Grade 2** (20 mins for FAL) 2hours for **Grade 3** (30 mins for FAL). 5 hours 15 minutes **weekly** for the learners and 7 hours weekly for the teachers (1 hr 45 mins for preparations) according to FFL. All the aspects of Literacy have separate time on daily basis, for example **Drop All and Read** for 30 minutes. This time allocation for Literacy must be adhered to.



Moralo wa mosebetsi sehlopha sa Pele

Kota re	Dibek e	Sepheho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tsela tsa ho lekola	Tsela tsa ruta le ho bala
4	1-2	<p><u>Sepheho 1Ho mamela</u></p> <p>AS:3.1Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng</p> <p>AS:3.6 O araba dipotso tse bulehileng mabapi le pale.</p> <p>AS:6O tla tseba phapang ya qalo le qetelo ya mabitso.</p> <p>AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwara ka ho neha sebui tlhompho le sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.</p> <p><u>Sepheho 2Ho Bua</u></p> <p>AS:1O bua ka (dintho)diketsahalo tseo a di tsebang,maikutlo le ditaba</p> <p>AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.</p> <p><u>Sepheho 3Ho bala o Senola</u></p> <p>AS:1O sebedisa dithusa thuto tse</p>	<p><u>Kgokahanyo</u></p> <p><u>Bonono le Botjhaba</u></p> <p><u>LO:3</u></p> <p><u>Mmino</u></p> <p>AS:2O bapala morethetho,a o pa,a tlola, ba bile ba bina dipapading ka dihlopha.</p>	Ha re ketekeng	<p>Buka ya moithuti</p> <p>Dintho tsa ho ngola</p> <p>Dimakasine</p> <p>Dikere</p> <p>A4 papers</p> <p>Reference books</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>-Moithuti</p> <p>-Motswalle</p> <p>-Sehlopha</p> <p>-Morutabana</p> <p><u>Tsela</u></p> <p>-Dipuisano</p> <p>-Puo-molomo</p> <p>-Oral response</p> <p>Ho ngola</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation</p> <p>Book</p> <p>Checklist</p>	<p>-Morutabana o balla baithuti pale ya letsatsi la tswalo,kresemese jwalo jwalo bukeng e kgolo(morutabana a ka a iketsetsa pale ya hae ho flip chart)</p> <p>-Baithuti ba bala pale le morutabana.</p> <p>-Baithuti ba bala ka dihlopha le ka bongwe.</p> <p>-Ba araba dipotso.</p> <p>-Ba bala mantswe a matjha.</p> <p>-O qapa mantswe ka ditlhaku.</p> <p>-Baithuti ba bopa mabitso.</p> <p>-Ba peleta mabitso ba sebedisa tsebo ya difoniki.</p> <p>-Ba sebedisa matshwao a puo jwalo ka tlhaku tse kgolo feelwana jwalo jwalo</p> <p>-Baithuti le morutabana ba bua ka</p>

		<p>bonahalang ho etsa moelelo.</p> <p>AS:1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosa se bolelwang ke pale.</p> <p>AS:2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopa maikutlo.</p> <p>AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa.</p> <p>AS3.1O bala pale le morutabana</p> <p>AS4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa</p> <p>AS:4.1O sebedisa kaho le tlhokomela ya mantswe ho qapa mantswe a matjha le a sa tlwaelehang.</p> <p><u>Sepheho 4 Mongolo</u></p> <p>AS1.2O tswelapele ka popo ya mabitso a tsebe ho ngola, ho taka,ho etsa ditema a kgone le ho kopa mabitso.</p> <p>AS2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.</p> <p>AS:5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo(jk ditlhaku tse kgolo tsa mabitso le matshwao a puo)</p>				<p>FAT-1</p>	<p>setshwantsho.</p> <p>-Ba araba dipotso ho ya ka setshwantsho.</p> <p>-Ba ngola dipolelwana ba sebedisa setshwantsho.</p> <p>-Baithuti ba ikahela pokello ya mabitso le buka ya tlhaloso ya mabitso.</p>
--	--	---	--	--	--	--------------	--

		<p>AS:6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a sa tlwaelwehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.</p> <p>AS:6.4O ikahela polokelo ya mabitso le bukana ya tlhaloso ya mabitso.</p> <p><u>Sepheho 5 Nahana O Senola</u></p> <p>AS:1Ngwana O sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo.</p> <p>AS:1A nyalana modumo ditlhakung le mantsweng.</p> <p>AS1.1A sebedisa difoniki ho baling le ho peletong.</p>					
4	3-4	<p>Sepheho 1: HO Mamela</p> <p>AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.</p> <p>AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhomphe, le sebaka sa ho bua ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.</p> <p><u>Sepheho 2 HO Bua</u></p> <p>As:3O bina a thothokise a etsise</p>	<p><u>Bonono Le Botjhaba</u></p> <p><u>Mmino</u></p> <p>AS:2O bapala morethetho,a o pa,a tlola, ba bile ba bina dipapading ka dihlopha.</p>	Diphoofol o Tsa Naha	<p>Ditshwantsho</p> <p>Papetlwana</p> <p>Papetlwa</p> <p>Buka ya moithuti</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>Moithuti</p> <p>Sehlopha</p> <p>Morutabana</p> <p>Metswalle</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation Sheet</p> <p>Checklist</p>	<p>-Morutabana o phetela bana pale ka diphoofolo tsa naha</p> <p>- Morutabana le baithuti ba bala mmoho pale.</p> <p>-Morutabana o sebedisa ditshwantsho ho matlafatsa thuto</p> <p>-Baithuti ba hlahisa maikutlo a bona le mooko taba</p> <p>-Baithuti ba beha ditshwantsho ka tatellano,</p>

		<p>dipina le dithothokiso.</p> <p>AS:8O nka seabo ka phaphosing le dihlopheng.</p> <p><u>Sepheho 3 Ho Bala O Senola</u></p> <p>AS 1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosa se bolelwang ke pale.</p> <p>AS 2.3O sheba mabitso le ditshwantsho</p> <p>3.1O bala pale le morutabana</p> <p>-Ba tshohla mooko-tabana</p> <p>-O kgetha dintlha tsa bohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatell ano ya diketsahalo)</p> <p>AS 4.3A tsebe ho bala mongolo wa hae le wa baithuti ba bang. tsa alefabeta.</p> <p>AS 5.1O hlokomela a bitse ditlhaku</p> <p><u>Sepheho 4 Mongolo</u></p> <p>AS: 1 A ngola mongolo o hlakileng ka potlako.</p> <p>-Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.</p>				<p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p> <p>Written Responses</p> <p>Oral responses</p>	<p>-Ba bapisa ditshwantsho le mabitso</p> <p>-Ba aha mantswe a nang le ditu manotshi e le nngwe,tse pedi jj</p> <p>-Ba sebedisa matshwao a puo</p> <p>-Ba araba dipotso,ba ngola dipolelwana</p> <p>-Morutabana o ngola polelo papetlwaneng,baithuti ba bala polelo</p> <p>-Baithuti ba bala medumo</p> <p>-Bangola mabitso a diphoofolo tse hahabang</p> <p>-Baithuti ba ngola mabitso a diphoofolo tse qalang ka t</p> <p>-Ba rala diphoofolo e be ba taka ka mebala e tshwanetseng</p> <p>-Ba ngola lebitso la mme le ngwana wa phoofolo ka nngwe</p> <p>-Bakgetha diphoofolo tse tharo mme ba ngola dipolelo ka tsona.</p> <p>-Ba bapala papadi ka pale</p> <p>-Ba tlasa di kgeo dipolelong tse</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

		<p>AS 5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.</p> <p>AS 6.4O ikahela polokelo ya mabitso le bukana ya tlhaloso ya mabitso.</p> <p><u>Sepheho 5Nahana O Senola</u></p> <p>AS:1Ngwana o sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo</p> <p>1.1O bontsha kgolo ho theheng kutlwisiso le moelelo dinthong tse kang bokakang,bonyane,kapa,bohola,mm ala,sebopeho,nako,dilemo,tatellano nnqa kapa potlako.</p> <p>AS:2O sebedisa puo ho batla mohlodi wa taba.</p> <p>2.2O sebedisa tsebo ho hlophisa tlhahiso leseding,mohlala,ho beha mefuta ya diphoofolo ho ya ka mefuta ya tsona.</p> <p><u>Sepheho 6Kaho Le Tsshebediso Ya puo</u></p> <p>AS 1.1A sebedisa difoniki ho baleng le ho peleteng</p> <p>AS:2A sebetsa ka mantswa</p>				<p>FAT-2</p>	<p>sihilweng.</p> <p>-Ba tlasa phazele</p> <p>-Ba bapisa dintho ho ya ka ho lekana ha tsona.</p>
--	--	--	--	--	--	--------------	--

		2.2A peleta mantsewe a mang a tlwaelehileng ka nepo-					
4	5-6	<p><u>Sepheho 1 Ho Mamela</u></p> <p>AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane, dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.</p> <p>AS3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng, a bine, a etse thothokiso.</p> <p><u>Sepheho 2 Ho Bua</u></p> <p>AS:1O bua ka dintho diketsahalo tseo a ditsebang, maikutlo le ditaba.</p> <p><u>Sepheho 3 Ho Bala O Senola</u></p> <p>AS:1.3 O hlalosa tsebo e kenyeletsang dipalo-palo tse fumanwang dikoranteng diyalemoyeng le dipapatsong tse jwalo ka dialemanaka le dipapetlwa tse buang ka phamokate.</p> <p>3.1O bala pale le morutabana</p> <p>-Ba tshohla mooko-tabana</p> <p>-O kgetha dintlha tsa bohlokwa (Sebapadisa, sehloho, tatell</p>	<p>Bonono Le Botjhaba</p> <p>Sepheho 1</p> <p>Mmino</p> <p>AS:1O</p>	Melaetsa	<p>Buka ya Pale</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p> <p>Buka Ya Moithuti</p> <p>Dikoranta</p> <p>Seyalemoya</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>Morutabana</p> <p>Moithuti</p> <p>Metswalle</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Checklist</p> <p>Observation Sheet</p>	<p>1. Morutabana o balla baithuti pale/tshomo e monate.</p> <p>2. Baithuti ba balla pale hodimo le morutabana.</p> <p>3. Morutabana ba qoqa ka pale le baithuti ba sebedisa ditshwantsho.</p> <p>4. Morutabana le baithuti ba buisana ka ditshwantsho se bontshang tsela tse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa</p> <p>5. Ba seha ditshwantsho dimakasineng e be ba ya dimaneha</p> <p>6. Ba kenya mebala</p> <p>7. kgetha tse tharo tseo a tla di ruta kaho feletseng.</p> <p>6 Baithuti ba bapala ka mantsewe ba a bope ba sebedisa medumo (tshw) ba lo kgona ho a bala.</p> <p>7. Baithuti ba ngola pale ka seo ba ithutileng sona.</p> <p>8. Ba iketsetsa dibuka ka pokello ya dithothokiso tseo ba iqapetseng</p>

		<p>ano ya diketsahalo)</p> <p><u>Sepheho 4 Mongolo</u></p> <p>AS 2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.</p> <p>AS 6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a sa tlwaelehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.</p> <p><u>Sepheho 5Nahana O Senola</u></p> <p>AS:2.1O utlwisisa a bile a sebedisa puo a fana ka mabaka</p>					<p>tsona.</p> <p>9.Ba phatlalatsa seo ba se ngotseng.</p> <p>10.O sebedisa mantsewe a lokelang ho aha tlotlontse.</p> <p>11.Ba iketsetsa pokello ya mantsewe le bukantswe.</p> <p>12.Ba etsa metako</p> <p>13.Ba etse dithothokiso</p>
					FAT-3		

4	7-8	<p><u>LO:1Ho mamela</u></p> <p>AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng.</p> <p><u>LO:2Ho Bua</u></p> <p>AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.</p> <p>8.1Ka ho nehana menyetla,ba botsana dipotso hape ba bontsha kelohloko ho ditokelo le maikutlo a ba bang.</p> <p>9.1O fuputsa mothong a moholo a etetseng phaposing.</p> <p><u>LO:3Ho Bala O Senola</u></p> <p>AS:2Ho ithuta ka papadi</p> <p>2.1O tshwara buka ka tsela enepahetseng</p> <p>2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopa maikutlo.</p> <p>AS:3HO etsa moelelo wa dingolwa:</p>	<p>EMS</p> <p>LO:1</p> <p>AS:1O hlokomela masebetsi ya maloko a lelapa jwalo ka bareki le?</p> <p>AS:4Ba qala ho hlokomela hore dintho(jwalo ka diphahlo,dijo,motla kase dinale tjelete e bewang.</p> <p>AS:5Ba bolela tsela tseo tjelete ika fumanwang ka yona ke maloko a le lapa a o a sebetsang</p>	Kgwebo	<p>Dibuka</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Diaparo</p> <p>Buka</p> <p>Posters</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>Morutabana</p> <p>Baithuti</p> <p>Sehlopha</p> <p><u>Tsela</u></p> <p>Play Activities</p> <p>Drama</p> <p>Oral responses</p> <p>Written responses</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation Sheet</p> <p>Checklist</p>	<p>-Morutabana o qoqela baithuti ka pale/thothokiso/pina e buang ka kgwebo.</p> <p>-A sebedisa le poustara.</p> <p>-Morutabana le baithuti ba buisana ka bokantle ba buka.</p> <p>-Morutabana le baithuti ba noha dikahare tsa buka</p> <p>-Morutabana o balla baithuti hodimo,ba nto bala mmoho.</p> <p>-Baithuti ba qoqa pale tsa bona</p> <p>-Morutabana o botsa dipotso bana ba hlahisa maikutlo a bona.</p> <p>-Ba bopa mantswa le ditlhaku.</p> <p>-Ba peleta mantswa.</p> <p>-Ba etse tatellano ya pale.</p> <p>-Ba iketsetsa banka ya mantswa</p> <p>-Ba bala mantswa mmoho le ka bongwe.</p> <p>-Baithuti ba bala ka dihlopha,ka bobedi le ka bongwe tlasa tataiso ya morutabana(diratswaneng)</p>
---	-----	--	---	--------	---	---	---

		<p>3.1O bala pale le morutabana</p> <p>-Ba tshohla mooko-taba</p> <p>-O kgetha dintlha tsa bohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatell ano ya diketsahalo)</p> <p>AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa.</p> <p>4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo ya mantswa ho qapa mantswa a matjha le sa tlwaelehang(jk tsela ya ho aha mantswa le dipatene tsa ditlhaku)</p> <p><u>LO:4Mongolo</u></p> <p>AS:1A ngola mongolo o hlakileng ka potlako</p> <p>1.2O tswelapele ka popo ya mabitso a tsebe ho ngola ho taka ho etsa ditema a kgone le ho kopa mabitso.</p> <p><u>LO:5Nahana O Senola</u></p> <p>AS:1Ngwana o sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo</p> <p>1.1O bontsha kgolo ho theheng kutlwisiso le moelelo dinthong tse kang bokakang,bonyane,kapa,bohologo,mm</p>				<p>FAT-4</p>	<p>Ba hlokomele matshwao a puo.</p> <p>-Baithuti ba ngola moqoqo o mokgutshwane ba hlokomela matshwao a puo.</p>
--	--	---	--	--	--	--------------	--

		<p>ala,sebopeho,nako,dilemo,tatellano</p> <p>AS:3O sebedisa puo ho fuputsa le ho manolla</p> <p>3.1O botsa dipotso ho hlakelwa a be abatle ditlhaloso</p> <p>3.2O fana ka ditlhaloso le ditharollo.</p> <p><u>LO:6Kaho le tshebediso Ya Puo</u></p> <p>AS:2A sebetsa ka mantswe</p> <p>2.2A peleta mantswe a mang atlwaelehileng ka nepo.</p> <p>2.5A sebedisa ditlhaku tse kgolo mabitsong a batho</p>					
4	9	ANNUAL NATIONAL ASSESSM.					

Lesson Plans Gr. 1 Term 4 Sesotho

WEEK 1&2

DIKAHARE:Ha re ketekeng

SEHLOHO:Mokete wa letsatsi la tswalo.

Sephetho 1Ho mamela

AS:3.1 Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng

AS:3.6 O araba dipotso tse bulehileng mabapi le pale.

AS:6O tla tseba phapang ya qalo le qetelo ya mabitso.

AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhomphe le sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.

Sephetho 2Ho Bua

AS:1O bua ka (dintho)diketsahalo tseo a di tsebang,maikutlo le ditaba


AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.

Tsela tsa ho ruta le ho bala

1.Morutabana o dutse le baithuti o ba balla ditaba ka mokete wa letsatsi la tswalo a sebedisa buka e kgolo(kapa Flip chart buka ha le seyo)

2.Morutabana le baithuti ba bala serapa mmoho

Letsatsi la ka la tswalo



Sephetho 3Ho bala o Senola

AS:1O sebedisa dithusa thuto tse bonahalang ho etsa moelelo.

AS:1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosa se bolelwang ke pale.

AS:2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopa maikutlo.

AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa.

AS3.1O bala pale le morutabana

AS4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa

AS:4.1O sebedisa kaho le tlhokomela ya mantswe ho qapa mantswe a matjha le a sa tlwaelehang.

Sephetho 4 Mongolo

AS1.2O tswelapele ka popo ya mabitso a tsebe ho ngola, ho taka,ho etsa ditema a kgone le ho kopa mabitso.

AS2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.

AS:5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo(jk ditlhaku tse kgolo tsa mabitso le matshwao a



Kajeno ke la 02 Pudungwana 2009.Ke letsatsi la tswalo la Dimpho

O memme rona metswalle ya hae moketeng wa hae wa matswalo.Mokete o qadile ka hora ya boraro mantsiboya.Eitse ha re fihla habo Dimpho ra fumana a se a re emetse.Jo,ha ke so bone bottle bo bokalo!Re ne re keteka ha monate,re bina,ra ja, Metswalle ya hae ene e motshwaretse dimpho tse ntle.One a reketswe kuku e kgolo e ntle ene e kentswe dikerese tse tsheletseng.Dimpho o ile butshwela dikerese hara le hlaso la pina e binwang ke metswalle ya hae.

O hole, hole

O hole,hole

O hole holeee

Yip Yip Hure-e-e-e

Ake so bobone bottle bo bokalo Ene ele mokete o monate haholo.

--Morutabana o botsa bana dipotso ba ntsa maikutlo a bona.

-Baithuti le morutabana ba balla hodimo mmoho serwatswaneng.

<p>puo)</p> <p>AS:6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a sa tlwaelwehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.</p> <p>AS:6.4O ikahela polokelo ya mabitso le bukana ya tlhaloso ya mabitso.</p> <p><u>Sephetho 5 Nahana O Senola</u></p> <p>AS:1Ngwana O sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo.</p> <p>AS:1A nyalana modumo ditlhakung le mantsweng.</p> <p>AS1.1A sebedisa difoniki ho baling le ho peletong.</p>	<p>-Baithuti ba bala seratswana ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.</p> <p>-Morutabana le baithuti ba ngola banka ya mantswa a matjha</p> <p>-Baithuti ba ekentsa mantswa ho bukantswe tsa bona</p> <p>-Baithuti ba bala mantswa a banking ya mantswa.</p> <p>-Baithuti ba araba seratswana ba ngola dikarabo ka dipolelwana.</p> <p>Morutabana o neha baithuti mosebetsi wa dipolelo tse senang matshwao a puo hore ba</p> <p>-Baithuti ba bitsetswa mantswa ho hlahloba hore na ba kgona ho ngola ka nepo na</p> <p>-Morutabana le bana ba etsa mokete wa letsatsi la tswalo la moithuti e mong ka phaposing a tswetsweng kgwedding yona eo.</p> <p>-Ba ngola baithuti kaofela ba hlahileng ka kgwedi eo ho papetlwa e nang le matsatsi a tswalo.</p> <p>-Etsa kerafo e bontshang baithuti ba hlahellang ho papetlwa ya letsatsi la tswalo.</p> <p>-Baithuti ba iketsetsa dibukana tsa bona ba sebedisa .</p> <p>-Baithuti ba bala mabitso a ngotsweng dipapetlwaneng a bontshang malatodi a hlahelang paleng jk bottle-bobe</p> <p><u>Hlokomela:</u>Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.</p>
---	---

DISEBEDISWA

Buka e kgolo, buka ya mosebetsi, papetlwa ya pina

TSELA TSA HO LEKOLA

Mekgwa

Tsela

Disebediswa

Morutabana

Puo molomo

Checklist

Baithuti

Rating Scale

DTSHITA KA PHAPOSING

-A tshaba ho bala

- A sa rate ho ngola

-A sa kgone ho ngola hanhle

TJHEBO YA TITJHERE

-E be baithuti bay a utlwisisa?

-E be baithuti le bokgoni ba ho mamela?

Le ho bua.

Week 3 & 4

Dikahare:Diphoofolo Tsa naha

Sehloho:

Sepheho 1: HO Mamela

AS:30 mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.

AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhompho, le sebaka sa ho bua ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.

Sepheho 2 HO Bua

As:30 bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso.

AS:80 nka seabo ka phaphosing le dihlopheng.

Sepheho 3 Ho Bala O Senola

AS 1.20 sebedisa ditshwantsho ho hlalosa se bolelwang ke pale.

AS 2.30 sheba mabitso le ditshwantsho.

AS 4.3A tsebe ho bala mongolo wa hae le wa baithuti ba bang.

AS 5.10 hlokomela a bitse ditlhaku tsa alefabetu.

Sepheho 4 Mongolo

Tsela Tsa ho ruta le ho bala

-Phetela baithuti pale/Tshomo

-Fumana ba tsebang ka pale.

-Qoqa ka setshwantsho

-Morutabana o phetela bana pale ka diphoofolo tsa naha

- Morutabana le baithuti ba bala mmoho pale.

-Morutabana o sebedisa ditshwantsho ho matlafatsa thuto

-Baithuti ba hlahisa maikutlo a bona le mooko taba

-Ba pheta pale.

-Baithuti ba beha ditshwantsho ka tatellano.

-Ba bapisa ditshwantsho le mabitso

-Ba aha mantswa a nang le ditso manotshi e le nngwe,tse pedi jj


-Ba sebedisa matshwao a puo

-Ba araba dipotso,ba ngola dipolelwana

-Morutabana o ngola polelo papetlwaneng,baithuti ba bala polelo

-Baithuti ba bala medumo

-Bangola mabitso a diphoofolo tse hahabang



<p>AS: 1 A ngola mongolo o hlakileng ka potlako.</p> <p>-Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.</p> <p>AS 5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.</p> <p>AS 6.4O ikahela polokelo ya mabitso le bukana ya tlhaloso ya mabitso.</p> <p><u>Sepheho 5 Nahana O Senola</u></p> <p>O sebedisa tsebo ho hlophisa tlhahiso leseding, mohlala, ho beha mefuta ya diphoofolo ho ya ka mefuta ya tsona.</p> <p><u>Sepheho 6</u></p> <p>AS 1.1A sebedisa difoniki ho baleng le ho peleteng</p>	<p>-Baithuti ba ngola mabitso a diphoofolo tse qalang ka t</p> <p>-Ba rala diphoofolo e beba taka ka mebala etshwanetseng</p> <p>-Ba ngola le bitso la mme le ngwana wa phoofolo ka nngwe</p> <p>-Bakgetha diphoofolo tse tharo mme ba ngola dipolelo ka tsona.</p> <p>-Bapala papadi ka pale/Tshomo</p> <p>-Ba tlasa di kgeo dipolelong.</p> <p>-Ba kopanya phazele.</p> <p>-Ba bapisa dintho ka ho lekana ha tsona.</p>	
<p>Disebediswa: Ditshwantsho Papetlwana Buka ya moithuti Papetlwana Papetlwa, postara</p>		
<p style="text-align: center;">TSELA TSA HO LEKOLA</p>		
<p><u>Mekgwa</u></p>	<p><u>Tsela</u></p>	<p><u>Disebediswa</u></p>
<p>Morutabana</p>	<p>Puo molomo</p>	<p>Buka ya kelohlolo</p>
<p>Sehlopha</p>	<p>Play Activities</p> <p>Tlhahlobo</p>	<p>Rubric</p>

DITSHITA KA PHAPOSING

-A tshaba ho bala

-A sa rate ho ngola

-A sa kgone ho ngola hantle

TJHEBO YA TITJHERE

- E be baithuti ba ya utlwisisa
- E be baithuti le bokgoni ba ho mamela
- Le ho bua

Week 5-6

Dikahare:

Sehloho:Melaetsa

Sephetho 1 Ho Mamela

AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane, dithothokiso le dipina tsa tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.

AS3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine,a etse thothokiso.

Sephetho 2Ho Bua

AS:1O bua ka dintho diketsahalo tseo a ditsebang,maikutlo le ditaba.

Sephetho 3 Ho Bala O Senola

AS:1.3 O hlalosa tsebo e kenyeletsang dipalo-palo tse fumanwang dikoranteng diyalemoyeng le dipapatsong tse jwalo ka dialemanaka le dipapetlwa tse buang ka phamokate.

Sephetho 4 Mongolo

AS 2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalang setshwantshong.

AS 6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a sa tlwaelehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.

Tsela tsa ho ruta le ho bala



Telephones

Cellphone

Radio



Sepheho 5Nahana O Senola

AS:2.1O utlwisisa a bile a sebedisa puo a fana ka mabaka

Television



letters



	<ul style="list-style-type: none"> - Morutabana o pheta pale ka ditsela tse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa - Baithuti le morutabana ba bala seratswana ka kutlwisiso (shared reading) -Baithuti ba bala ka dihlotswano morutabana o lokisa diphoso . -O sebedisa di poustara ho hlalosa. -Morutabana le baithuti ba bala mabitso. -Baithuti ba etsa thothokiso -Ba aha mantswe ka tlhaku eo ba e nehilweng le ditumanotshi e tse tharo mohlala:tjh -Ba peleta mabitso -Ba ngola dikarabo tse hlahellang seratswaneng sa kutlwisiso. <p><u>Hlokomela:</u>Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding</p>
<u>DISEBEDISWA</u>	
Papetlwa,Setshwantsho,dipapetlwa ,Dibuka, Koranta,Magazines,postara,papetlwana	
<u>TSELA TSA HO LEKOLA</u>	
Mekgwa	Disebediswa <u>Tsel</u>
Moithuti	Checklist Oral responses

Metswalle	Observation Book	Written responses
Morutabana		Mind maps
Tsela		
Sehlopha		Play activities
<u>DITSHITA KA PHAPOSING</u>		
<u>TJHEBO YA TITJHERE</u>		

Week 7-8

Dikahare:Kgwebo

Sehloho

LO 1: Ho mamela

AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng.

LO 2: Ho Bua

AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.

8.1Ka ho nehana menyetla,ba botsana dipotso hape ba bontsha kelohloko ho ditokelo le maikutlo a ba bang.

9.1O fuputsa mothong a moholo a etetsing phaposing.

LO 3: Ho Bala O Senola

AS:2Ho ithuta ka papadi

2.1O tshwara buka ka tsela enepahetseng

2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopa maikutlo.

Tsela Tsa ruta le ho bala

Dipeshele tsa sephaza



AS:3HO etsa moelelo wa dingolwa:

3.1O bala pale le morutabana

-Ba tshohla mooko-tabana

-O kgetha dintlha tsa bohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatellano ya diketsahalo)

AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa.

4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo ya mantswe ho qapa mantswe a matjha le sa tlwaelehang(jk tsela ya ho aha mantswe le dipatene tsa ditlhaku)

LO 4: Mongolo

AS:1A ngola mongolo o hlakileng ka potlako

1.2O tswelapele ka popo ya mabitso a tsebe ho ngola ho taka ho etsa ditema a kgone le ho kopa mabitso.

LO 5: Nahana O Senola

AS:1Ngwana o sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo

1.1O bontsha kgolo ho theheng kutlwisiso le moelelo dinthong tse kang bokakang,bonyane,kapa,bohloho,mmala,sebopeho,nako,dilemo,tatellano

AS:3O sebedisa puo ho fuputsa le ho manolla

3.1O botsa dipotso ho hlakelwa a be a batle ditlhaloso

3.2O fana ka ditlhaloso le ditharollo.

-Morutabana o phetela baithuti pale e monate e buang ka ho reka.

-Ba bala mmoho pale kapa seratswana.

-Tlisa tataiso ya morutabana ba bala ba le bang.

-O ba bontsha postara ba bua ka yona.

-Baithuti ka dihlotshwana baqoqa ka dintho tse rekiswang Spaza Shop.

-Ba ngola dintho tse rekiswang dibukeng tsa bona tlasa tataiso ya morutabana.

-Baithuti ba bala ka dihlotshwana,morutabana o lokisa diphoso

-Ba bala ka bonngwe

LO 6: Kaho le tshebediso Ya Puo

AS:2A sebetsa ka mantswe

2.2A peleta mantswe a mang atlwaelehleng ka nepo.

2.5A sebedisa ditlhaku tse kgolo mabitsong a batho.

-Ba etsa tatellano ya pale

-Ba araba dipotso

-Bana ba ngola dipolelwana

-Ba bopa ditlhaku.

-Ba peleta mantswe.

-Ba ikahela polokelo ya mantswe

Baithuti ba ikarola dihlopha ba tla ba tshwere mefuta ya dintho tse lahlwang

-Bapala Spaza Shop sekolong.

-Baithuti ba etsa buka ya tlhaloso ya mantswe.

Hlokomela: Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.

DISEBEDISWA

Papetlwa, Setshwantsho, dipapetlwa, Dibuka, Koranta, Magazines, postara

TSELA TSA HO LEKOLA

Mekgwa

Disebediswa

Tsela

Moithuti

Checklist

Oral responses

Metswalle	Observation Book	Written responses
Morutabana		Mind maps
Tsela		
Sehlopha		Play activities
<u>DITSHITA KA PHAPOSING</u>		
<u>TJHEBO YA TITJHERE</u>		

GOOD LUCK